

Svetislav Mudrenović
INCEL - OOUR "Industrijske plantaže"
Banja Luka

NEKA ISKUSTVA I REZULTATI NA PODIZANJU PLANTAŽA ČETINARA U INCEL-u

Radovi na plantažnoj proizvodnji četinarskog drveta traju u INCEL-u već petnaest godina, u stvari, od puštanja u rad novosagradjene fabrike celuloze. U tom periodu podignuto je 3.655 hektara brzorastućih četinarskih nasada, što, prema informaciji Jugoslovenskog poljoprivredno-šumarskog centra u Beogradu, čini oko 50% od ukupne površine podignutih četinarskih plantaža u Jugoslaviji.

Godišnja dinamika radova je oko 300 hektara.

Zastupljenost pojedinih vrsta je sljedeća:

- Borovac	40%
- Bijeli bor	28%
- Ariš (japanski i evropski)	13%
- Smrča (domaća i sitkanska)	6%
- Duglazija	7%
- Cmi bor (s varij.korzikanskog i kalabrijskog)	5%
- Ostale vrste (džinđela, Pančićeva omorika i dr.).	1%

Površine na kojima su podignute plantaže četinara geografski su locirane u neposrednoj blizini INCEL-a. To su najvećim dijelom bile čistine koje su ranije korištene za poljoprivrednu proizvodnju, a zatim kao nerentabilne napuštene. Manji dio plantaža podignut je rekonstrukcijom niskih šuma.

Iskustva na podizanju četinarskih plantaža u proteklom periodu su dosta velika. Međutim, zbog velike obimnosti problematike plantažne proizvodnje, a i zbog ograničenog prostora za izlaganje, u ovom radu biće riječi o nekim tehnološkim saznanjima i iskustvima na podizanju plantaža četinara, kao i izvjesnim rezultatima dobijenim do sada.

I - TEHNOLOGIJA DOSADAŠNJIH RADOVA U FAZI MEHANIZOVANE OBRADE ZEMLJIŠTA ZA PODIZANJE PLANTAŽA ČETINARA I NEKOLIKO NAČINA SADNJE SADNICA

Obrada zemljišta pred podizanje plantaže četinara, nesumnjivo, jedna je od bitnih faza koja ima znatan uticaj na primanje sadnica i kasniji njihov rast. U dosadašnjim radovima na plantažiranju, zavisno od orografskih, edafskih, vegetacijskih uslova, te saznanja iz iskustva primjenjivani su razni načini obrade zemljišta za sadnju.

U prvim godinama podizanja plantaže vršena je potpuna obrada zemljišta oranjem traktorom gusjeničarom na cijeloj površini na dubini od 50 cm. Potom je vršeno ručno kopanje rupa ašovima na razmaku 4 x 1,5 metar, a zatim sadnja sadnica. Kako je razmak izmedju redova sadnica iznosio 4 metra, to su izmedju radova uzgajane poljoprivredne kulture: zob, kukuruz i dr.

S obzirom na to da je ovakva proizvodnja bila skupa i nerentabilna, napuštena je i od 1964. godine priprema zemljišta je vršena oranjem traktorom gusjeničarom na dubini od 40 do 60 cm, ali ne na cijeloj površini već po izohipsama, na preskok, s razmakom brazdi od 2, 2,5 i 3 metra. Ovakav način obrade u odnosu na prethodni pokazao je niz prednosti:

- jeftiniji je,
- onemogućavao je eroziju,
- brazde na preskok dobro akumuliraju vlagu,
- neuzorane površine izmedju brazdi ne stimulišu razvoj korova.

Sadnice su sadjene na "gnijezda", širine 60-70 cm, koja su pravljena ručno, vraćanjem zemljišta u brazde motikama.

Nedostatak ovog načina sadnje bio je u tome što se ne koristi površinski najplodniji sloj zemljišta, već se "gnijezda" prave od manje plodnog zemljišta koje potiče s dubine 10-50 cm.

Na strmim terenima, kao i kod rekonstrukcije niskih šuma, gdje zaostaju panjevi nakon čiste sječe, vršeno je bušenje rupa pomoću svrdla promjera

45 cm, montiranog na traktor točkaš od 35 KS. Sadnja se vrši ručno u rupe.

Prednosti ovog načina obrade zemljišta su u tome što se može primijeniti u uslovima kada je bilo kakvo oranje onemogućeno.

Međutim, ovaj način bušenja rupa pokazao se kao vrlo štetan kod nepovoljnih edafskih uslova, jer na teškim glinovitim zemljištima dolazi prilikom bušenja do sabijanja zemljišta na zidovima rupa, što dovodi do stagniranja vode u rupama i gušenja korijenovog sistema sadnica.

U poslednjih nekoliko godina, na čistinama gdje nagibi ne prelaze 30%, obrada zemljišta se vrši oranjem teškim traktorima gusjeničarima od 110 KS, s dvobraznim plugom na dubini od 50 cm, po izohipsama na preskok, s razmakom brazda od 2 do 2,5 metara, što zavisi od vrste drveća koje će se saditi.

Sadnja se vrši ručno, i to kopanjem rupa i sadnjom sadnica u brazde.

Dobre strane ovakvog načina obrade su:

- Obrada je intenzivnija nego kod jednobraznog oranja, dok su troškovi nešto veći;

- Prilikom sadnje sadnice dolaze u dvostruki sloj humusa, što omogućava optimalne uslove za razvoj;

- Erozija je isključena;

- Dobra je akumulacija vlage;

- Ovakav način obrade primjenjiv je i kod nešto više zakoravljenog zemljišta, što pojednostavljuje prethodnu fazu i čišćenje površina od jačeg korova i drvnih izbojaka.

U jesen 1973. i u proljeće 1974. godine primijenjen je potpuno mehanizovan način obrade zemljišta i sadnje sadnica austrijskom mašinom "QWIQ-WUD", koju je vukao traktor točkaš od 35 KS s montiranim "Skarsko" lancima.

U tom periodu je zasadjeno oko 150.000 komada sadnica smrča, bora i ariša i uspjeh primanja sadnica je prosječno 94%.

Iskustva dobijena u ovom dosta kratkom periodu su još nedovoljna, ali prva saznanja ukazuju na odredjene prednosti, a dijelom i nedostatke, kao što je to, uostalom, slučaj i kod svih načina mehanizovane obrade zemljišta,

Dobre strane su:

- S obzirom na mehanizovanu obradu zemljišta i sadnju sadnica, nije potrebna radna snaga (osim dvojice radnika), do koje se u posljednje vrijeme sve teže dolazi;
- Dosta dobar učinak koji se, zavisno od uslova i obučenosti ljudstva, kreće prosječno za 8 sati rada od 4-7 hiljada sadnica po jednoj mašini;
- Može se primjeniti na čistinama i u šumama nakon čistih sječa gdje ima panjeva;
- Dosta dobro radi i na težim zemljištima;
- Mogu se saditi sadnice skoro svih vrsta četinara;

Prema našim prvim zapažanjima, nedostaci su sljedeći:

- Intenzitet obrade zemljišta je malen;
- Nakon sadnje korijen sadnice ostaje bočno spljošten, što će vjerovatno, imati odraza na manji uzrast sadnica u prvom periodu razvoja;
- Ne mogu se saditi suviše velike, a niti male sadnice;
- Traktorom Fe-35 nije moguća sadnja na nagibima preko 30%;
- Kod malih površina za sadnju učinak je nizak;
- Dodavanje mineralnih djubriva u startu je onemogućeno.

II - UPOTREBA MINERALNIH DJUBRIVA U CILJU UBRZANJA RASTA I POVEĆANJA PRINOSA U PLANTAŽAMA ČETINARA

U cilju ubrzanja rasta i povećanja prinosa u četinarskim plantažama, primjenjuje se djubrenje mineralnim djubrivima kod svih vrsta sadnica, izuzev borova i borovca, koji imaju skromne zahtjeve u pogledu hranjivosti zemljišta.

Pri izboru mineralnih djubriva, njihovom doziranju i određivanju vremena i načina unošenja, imale su se u vidu, pored ostalog, sljedeće činjenice:

- Sadržaj osnovnih hranjiva u zemljištu, koji se utvrđuje po-dološkim istraživanjima;
- Potrebe u osnovnim hranjivima četinarskih plantaža, na osnovu podataka objavljenih u stručnoj literaturi;
- Specifičnost u pogledu ishrane, odnosno korištenja hranjiva od strane šumskog drveća, posebno četinara;
- Dosadašnja inostrana iskustva i praktične instrukcije o primjeni mineralnog djubriva koje je dala Stanica za istraživanje zemljišta i djubrenja Nacionalnog centra za šumska istraživanja u NANCY-ju, Francuska;
- Prethodna iskustva s djubrenjem na našim plantažama.

Vrijeme djubrenja

Unošenje mineralnih djubriva u plantaže obavlja se u četiri faze:

oko

1. Upotreba fosforno-kalijumovih djubriva prije sadnje;
2. Dodavanje azotnih djubriva početkom drugog vegetacionog perioda nakon sadnje;
3. Dopunsko kompletno djubrenje NPK, prilikom posljednjeg okopavanja, početkom četvrtog vegetacionog perioda;
4. Završno kompletno djubrenje u vrijeme sklapanja plantaža, u devetoj godini nakon sadnje,

Površina za djubrenje

U prve tri faze primjenjivano je lokalizovano djubrenje na relativno malom obimu zemljišta, neposredno u podnožju sadnica. S obzirom na primjenjivani razmak sadnje od 2×2 do $2 \times 2,5$ metra, jasno je da bi rasturanje djubriva po cijeloj površini prije nego se plantaža sklopi predstavljalo rasipanje sredstava, jer bi se time potpomogao razvoj konkurentnog korova koji bi ometao rast sadnica četinara.

Osim toga, djubrivo rastureno u medjuprostoru između sadnica redovno biva isprano pre-je nego što se korijen sadnice razgrana – po većem dijelu zasadjene površine da bi mogao iskoristiti tako rastureno djubrivo.

Pri lokalizovanom djubrenju, u podnožju sadnica, okopavanjem se očistruje korov s podjubrene površine, tako da sadnice koriste najveći dio djubriva.

Tek pri četvrtoj fazi djubrenja, u devetoj godini nakon podizanja plantaža, kada se ona sklapa, kada je korijenov sistem već zahvatio veći dio posumljene površine, djubrivo se rastura na dijeloj površini, kao pri djubrenju poljoprivrednih kultura.

U to vrijeme konkurentске trave i korovi, uslijed zasjene četinara, svedeni su na neznatni obim te je sigurno da će četinari iskoristiti veliku većinu unijetog djubriva.

Način djubrenja i doziranje

I faza: Djubrenje prije sadnje, startno djubrenje. Slabo rastvorljiva fosfomo-kalijeva djubriva dodaju se na taj način što se miješaju sa zemljištem u donjoj trećini rupe, i to najmanje četiri do šest nedjelja prije sadnje. Usvojene su sljedeće doze:

- 0,6 grama P_2O_5 , odnosno 0,3 - 0,4 grama K_2O po jednom decimetru kubnom zemljištu izmiješanog sa djubrивимa, što približno odgovara slijedećim dozama djubriva po jednoj sadnici:

32 grama 45 % Superfosfata i

25 grama 42 % Kalijevog sulfata.

Pri tome se ima u vidu da su rupe dimenzija $40 \times 40 \times 40$ cm i da će djubriva biti pomiješana sa 1/2 - 2/3 prerađenog zemljišta u rupi. Imajući u vidu da se fosforna i kalijeva djubriva sporo rastvaraju i veoma slabo pokreću, te da traju više godina, ona se lociraju ispod sadnice usmjeravajući geotropni razvoj korijena.

II faza: Prihranjivanje azotnim djubrivom. Azotna djubriva se dodaju početkom drugog vegetacionog perioda, zbog toga što u prvoj godini sadnice slabo prirašćuju i nemaju potrebu za azotom. Njima je tada mnogo potrebniji fosfor koji stimuliše stvaranje kalusa i zacjeljivanje rana na korijenu, kao i kalijum koji smanjuje potrebu u vodi, što je posebno važno u prvoj godini nakon sadnje, kada je radijus djeleovanja korijena jako ograničen. Dodavanjem PK djubriva prije sadnje podiže se procenat prijema sadnica. Tek kad sadnice u toku prvog vegetacionog perioda nakon sadnje prebole ozljede vezane za presadjivanje (šok) i kad se tijesno povežu s najsitnjim agregatima zemljišta, počinje njihov brži rast, za što im je potrebna obilnija azotna hrana.

Od azotnih djubriva u ovom slučaju najbolji je amonijum nitrat 25% koji se rasipa oko sadnica prilikom prašenja u periodu april-maj, u količini od 20 grama po sadnici. Pri tome se nastoji da se djubrivo razstre približno ravnomjerno u krug prečnika oko 50 cm oko sadnice.

III faza: Dopunsko kompletno djubrenje. Početkom četvrtog vegetacionog perioda četinarskim plantažama daje se kompletno NPK djubrivo, i to u vrijeme proljetnog okopavanja. Djubrivo se rastura u vidu kružnog prstena, širine oko 80 cm, koji se svojim unutrašnjim rubom poklapa s projekcijom vrhova bočnih grana sadnica.

Tom prilikom se daju sljedeće vrste i doze djubriva po jednoj sadnici:

- Amon sulfat, 25 % = 40 grama,
- Super fosfata, 45 % = 40 grama
- Kalijum sulfata, 42 % = 30 grama.

Navedena djubriva se miješaju i daju istovremeno.

Amonijum sulfat, umjesto nitromonkala, daje se zato što je to najtrajnije - sporo ispirajuće azotno djubrivo, koje će djelovati sve do sljedećeg djubriva nakon pet godina, za koje vrijeme normalno djeluju i fosforna i kalijumova djubriva. Nitromonkal praktično djeluje dvije godine. U nedostatku kalijum sulfata može se upotrijebiti paten kalij. Kalijumove soli i čilska šalitra, zbog svoje štetnosti za četinare, ne dolaze u obzir.

IV faza: Završno kompletno djubrenje. Ovo djubrenje se vrši u vrijeme sklapanja četinarskih plantaža, uglavnom izmedju osme i desete godine nakon sadnje, i to iz sljedećih razloga:

- U vrijeme kad se dodirnu bočne grane kruna stabala, dolazi do prve neposredne konkurenциje u zemlji, jer se bočni ogranci korijena susreću i prepliću u istoj zoni. Ako se ne bi intervenisalo vještačkim djubrivima, došlo bi u nadnjim godinama do zastoja u razvoju zasada uslijed pomanjkanja hranjiva. A to je vrijeme najintenzivnijeg prirosta plantaže pa se ne smije dozvoliti ni najmanji zastoj zbog nezadovoljenih povećanih potreba u hranjivima.

- U isto vrijeme, uslijed zatvaranja sklopa četinarske plantaže, konkurenca trava svedena je na neznatnu mjeru, te će unesena djubriva skoro u potpunosti biti iskorištena od strane sadnica četinara.

- U to vrijeme se očekuje i prestanak efikasnog djelovanja ranijih lokalizovanih djubrenja.

- To je ujedno i posljednje vještačko djubrenje, jer će već pri prvoj proredi izmedju 12. i 14. godine započeti prirodno djubrenje razlaganjem dijelova neiskorištenog drveta (grane, četine, panjevi i žile) kao i razlaganjem prizemne vegetacije koja izumire uslijed jačeg sklapanja plantaže četinara.

Osim toga, nagomilavanje organskih materija u zemljištu proužiće vrijeme djelovanja unesenih vještačkih djubriva.

Za razliku od ranijih lokalizovanih deponovanja mineralnih djubriva, u neposrednoj blizini sadnica, pri završnom djubrenju djubriva se rasturaju u unakrsnim trakama širine oko 1 m, koje teku sredinom medjuprostora izmedju redova sadnica, odnosno izmedju sadnica u redu. Na taj način djubrivo se usredsređuje u zone najintenzivnijeg razgranjavanja korijenovog sistema, tj. u kontaktnoj zoni kruna - korijenovih bočnih ograna.

Da bi se postigla približna ravnomjernost pri rasturanju djubriva, rasturi se najprije 3/4 ukupne količine djubriva predviđene po jedinici površine plantaže, i to u trakama koje teku neprekinute sredinom medjuredova, u smjeru izohipsa.

Preostala količina, tj. 1/4 djubriva, raspe se u isprekidanim trakama koje teku upravno na prethodne trake i koje popunjavaju samo intervale izmedju prethodnih traka. Širina i ovih traka je, takodje, oko 1 metar.

Na terenima nagibki preko 10% djubrivo se rastura samo u horizontalnim trakama izmedju redova. Ovo zato što, uslijed površinskih tokova atmosferske vode, kao i uslijed bočnog oticanja zemljiste vode u pravcu najvećeg nagiba terena, dolazi do prenošenja, odnosno proširivanja djubriva u horizontalnim trakama. Zato ovdje nije potrebno unakrsno rasturanje djubriva.

Daju se sljedeće vrste i doze djubriva:

- Amon sulfat, 25 % = 120 kg/ha,
- Super fosfat, 18 % = 200 kg/ha,
- Kalijum sulfat, 42 % = 60 kg/ha.

S obzirom na to da se djubri praktično oko 1/2 ukupno zasajene površine, koliko zauzimaju trake djubrenog zemljista, znači da su navedene doze oko dva puta veće, računajući samo stvarno djubrenu površinu.

Završne napomene

Prije svega, veoma je važno da se, po mogućnosti, upotrebjavaju samo granulirana, a ne praškasta mineralna djubriva, i to pri svim djubrenjima.

Granulirana djubriva se sporije razlažu i ne lijepe se neposredno za korijenov sistem, jer su praškasta, te postoji manja opasnost da dodje do ne-kroze korijena pri prvim djubrenjima. Ova djubriva su sirkija i lakše se i ravnomjerije rasturuju po površini zemljista. Ona su daleko manje štetna za radnike i mogu se rasturati i po vjetru i umjerenoj vlazi. Najzad, granulirana djubriva se lakše čuvaju, manje su higroskopna i manje se cementiraju na vlazi od praškastih.

U pogledu izbora vrste djubriva, naročito azotnih i kalijumovih, vodilo se računa da se isključe šalitre i hloridi (kalijumove soli) koji su štetni za četinare.

Što se tiče doziranja, mada propisne doze mogu izgledati suviše male s gledišta prakse u savremenoj poljoprivredi, treba imati u vidu da su najnovija proučavanja pokazala da šumsko drveće ima znatno manje potrebe u hranjivima nego poljoprivredne kulture.

To se objašnjava time što šumske kulture manje iznose hranjiva iz zemljišta nego poljoprivredne. Iz šume se iznosi samo krupno drvo, što čini 1/4 - 1/3 u odnosu na ukupnu formiranu bio-masu, jer iglice, granje, tanko drvo, panjevi i žile ostaju na licu mesta. Osim toga, drveće ima jako razgranat sistem korijena, dopire do velikih dubina i uz pomoć mikorize može da iskoristi i male količine, gotovo tragove hranjiva. Sve to nije slučaj s poljoprivrednim kulturama. Zato je i razumljiva različita potreba u količinama djubriva između poljoprivrednih kultura i šumskih zasada. Na kraju, dodavanje mineralnih djubriva nema za cilj da obezbijedi vještačku ishranu četinarskih plantaža već da stimuliše intenzivnu razmjenu materije u lancu zemljište - biljka - zemljište i da inicira potpunije korištenje hranjiva koja se već nalaze u zemljištu.

Cilj je, dakle, da četinarske plantaže maksimalno iskoriste prirodni produkcioni potencijal zemljišta, a dopunsko dodavanje hranjiva vrši se samo u kritičnim fazama razvoja zasada, prvenstveno da bi se:

- obezbijedio bolji prijem i brže opravljanje sadnica neposredno nakon sadnje,
- ubrzao start kultura u ranoj mladosti, dok je korijenov sistem još slabo razvijen, čime se, u stvari, skraćuje slabo produktivno djetinjstvo plantaže,
- ublažila bespoštедna konkurenčka borba za hranjivima među susjednim stablima, a bez zastoja u ritmu razvoja plantaže, u vrijeme njenog sklapanja, tj. u vrijeme završnog djubrenja.

Prema tome, intervenišući mineralnim djubrivima kad je najpotrebnije i u racionalnim dozama, postiže se biološko-proizvodni i ekonomski najefikasniji učinak. Tom načelu je u potpunosti podredjen i cijeli postupak primjene mineralnih djubriva, u konkretnom slučaju - u plantažama četinara.

III - REZULTATI MJERENJA PLANTAŽA ČETINARA

Iako su plantaže na našem području relativno mlade da bi se mogli donositi zaključci o postignutim rezultatima, kako za pojedine vrste četinara tako i za izvršene radove u cjelini, ipak neka mjerjenja daju rezultate koji su upotrebljivi.

Evo tih podataka izmјerenih na plantaži Martinac:

- Odjel 19: plantaža duglazije na površini od 18 hektara.

Sadnja je izvršena u proljeće 1967. godine sadnicama starosti 2 + 2 na razmaku 3 x 2 metra. Evo kako se krećao prirast u posljednje tri godine.

Prosječna visina u 1970. god. (cm)	Visinski prirast (u cm) 1971.	1972.	1973.	Prosječna visina na kraju 1973. god. (u cm)
214	89	110	122	535

- Odjel 7,8 i 12: plantaže evropskog ariša, bijelog bora i borovca. Ukupna površina 52 hektara. Sadnja izvršena u jesen 1966. godine. Sadnice su bile sljedeće starosti: a. ariš 1+1, b. bor 1+2 i borovac 2+2.

Vrsta drveća	Prosječna visina na kraju 1973. (u cm)	Visinski prirast (u cm) 1971.	1972.	1973.
Bijeli bor	485	73	75	78
Borovac	574	90	90	102
Evropski ariš	706	100	108	134

- Odjel 2: plantaža evropskog ariša na površini od 20 hektara. Sadnja je izvršena u jesen 1967. godine sadnicama starosti 1+1. Razmak sadnje iznosio je 3 x 2,5 metra.

Prosječna visina u 1970. godini (u cm)	Visinski prirast (u cm) 1971.	1972.	1973.	Prosječna visina na kraju 1973. (u cm)
250	133	135	148	666

Na osnovu iznesenih podataka vidljivo je da je visinski prirast četinarskih nasada dobar.

Svetislav Mudrenović, dipl.ing.
Banja Luka

EINIGE ERFAHRUNGEN UND ERGEBNISSE AUF DEN NADELHOLZPLANTAGEIN
IM "INCEL"
- Zusammenfassung -

Schon 15 Jafre werden im "INCEL" in Banja Luka Nadelholz-
pflanzungen angelegt, und in diesem Zeitabschnitt wurden 3655 ha solcher Pflanzungen
aufgeforstet. Einzelne Baumarten sind im folgenden Verhältnissen vertreten: *Pinus strobus*-
28%, *Larix decidua* und *Larix leptolepis* -13%, *Picea abies* und *Picea sitchensis* -6%,
Pseudotsuga Mensissii -7%, *Pinus nigra* var. *Corsikana*-5%, andere Nadelbaumarten-1%.
Alle Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe vom "INCEL". Es wurde Handpflan-
zung angewendet (Lochpflanzung, Nestpflanzung, Streifenpflanzung) und mit Hilfe von
Maschinen (Quickwood). Zum Zweck eines beschleunigten Zuwachses wurde auch Dün-
gung mit NPK-Dünger in verschiedenen Variationen angewendet.

Die bisherigen Erfahrungen haben sehr gute Ergebnisse gehabt,
was beim weiteren Vorhaben zu neuer Arbeit ermutigt. Für die neuangelegten Pflanzun-
gen erzielten Ergebnisse sprechen am besten die Zuwachs - und die Hohentabellen, die
am Ende der Arbeit angegeben sind.